

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10 i 3/23) i članu 19. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 102/13, 9/14-isp., 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22, 7/25 i 6/26), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 136. sjednici, održanoj 10.07.2026. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I

Daje se saglasnost na Instrukciju o načinu i elementima izrade Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2027. godinu, broj: 07-03-01-11-12974/26 od 03.07.2026. godine.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/26
Datum, 10.07.2026. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo finansija,
1x Sva ministarstva i druga tijela kantonalne uprave,
1x Svi budžetski korisnici, putem nadležnih ministarstava,
1x a/a.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA**

Broj: 07-03-01-11-12974/26
Zenica, 03.07.2026. godine

Na osnovu člana 19. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 102/13, 9/14-isp., 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22, 7/25 i 6/26), ministrica Ministarstva finansija, donosi:

I N S T R U K C I J U
o načinu i elementima izrade Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2027. godinu

I

Ovom Instrukcijom utvrđuje se način i elementi izrade Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2027. godinu kod budžetskih korisnika.

II

Instrukcija je utvrđena na osnovu sljedećih propisa:

- Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 102/13, 9/14-isp., 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22, 7/25 i 6/26),
- Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 26/16, 3/20 i 60/23),
- Zakona o razvojnem planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17),
- Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21),
- Analitičkog kontnog plana za budžet i budžetske korisnike ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 60/14, 99/23 i 25/26).

III

Metodologija pripreme budžetskih zahtjeva u programskom formatu

Programski budžet omogućava bolju povezanost javne potrošnje s jasno definisanim strateškim ciljevima. Time se stvara osnova za efikasnije planiranje i praćenje trošenja sredstava, kao i za alokaciju resursa u skladu s prioritetima javnih politika. Ovakav pristup doprinosi jačanju fiskalne discipline, racionalnijoj potrošnji i održivijem ekonomskom razvoju. Za razliku od tradicionalnog (linijskog) budžeta, programski budžet omogućava sagledavanje učinka budžetske potrošnje, čime se jača veza između planiranja, finansiranja i postignutih rezultata. Na taj način se povećava stepen odgovornosti nosilaca budžetskih sredstava, ali i zakonodavne vlasti koja vrši nadzor nad realizacijom budžeta.

Programski format omogućava jasnije identifikovanje obaveza po osnovu zakonskih transfera, uz bolju dostupnost informacija o učinku, što može prevenirati neefikasnu ili neopravdanu potrošnju. Poseban značaj ima uspostavljanje jačih mehanizama kontrole u oblasti budžetskih transfera i subvencija, što se smatra jednom od osjetljivijih tačaka u sistemu javnih finansija. Programski budžet upravo u tom segmentu može doprinijeti većoj transparentnosti i racionalnosti dodjele sredstava. Ključna vrijednost ovog pristupa ogleda se u mogućnosti preispitivanja postojećih mjera i aktivnosti, posebno onih koje nisu dale

očekivane rezultate. Povezivanjem svih faza budžetskog ciklusa - od planiranja do evaluacije - kroz programski pristup, moguće je unaprijediti ukupni kvalitet budžetiranja.

Nakon višegodišnjih priprema, edukacija i tehničkih unapređenja, programski budžet je postao punopravna stvarnost-ne više samo koncept, već konkretan, funkcionalan i transparentan sistem koji u potpunosti mijenja način planiranja i upravljanja javnim sredstvima u Zeničko-dobojskom kantonu.

Učinjeni iskorak predstavlja značajan korak naprijed u modernizaciji našeg budžetskog procesa, a u nastavku izdvajamo najvažnije elemente dosadašnjeg rada i planove za naredni period:

- Prvi put u Zeničko-dobojskom kantonu, budžet se priprema i izrađuje na bazi programskog pristupa, sa definisanim ciljevima, očekivanim rezultatima i pokazateljima učinka, što omogućava detaljniju kontrolu i efikasnije praćenje utroška javnih sredstava.
- Uspješno se implementira i pušta u rad napredni informacioni sistem PROBIS, specijalizovani softver razvijen i prilagođen potrebama ove ambiciozne reforme. PROBIS omogućava digitalizaciju svih faza budžetskog ciklusa, od planiranja do izvještavanja, čime se značajno povećava transparentnost i brzina obrade podataka.

U narednim fazama procesa očekuje nas dalji razvoj i usavršavanje programskog budžetiranja, uključujući:

- dodatne edukacije i radionice za budžetske korisnike,
- unapređenje i širenje funkcionalnosti PROBIS sistema,
- kontinuirano praćenje i evaluaciju rezultata planiranih programa
- uspostavljanje jasnih mehanizama izvještavanja i kontrole.

IV

Za sve budžetske korisnike, priprema finansijskih zahtjeva u programskom formatu nije opcija, već zakonska obaveza. Svi zahtjevi će se unositi putem PROBIS sistema-centralne digitalne platforme za programsko budžetiranje, koja će omogućiti automatsku klasifikaciju rashoda, direktno vezivanje ciljeva s rezultatima i precizno praćenje realizacije budžetskih programa. PROBIS integriše sve podatke u produkcijsku bazu, omogućava pregled budžetskih kretanja u realnom vremenu i povezuje tehničke i finansijske informacije u jedinstven, efikasan sistem.

Finansijski zahtjevi će se unositi po ekonomskim kodovima unutar svakog pojedinačnog programa. Posebna pažnja mora se posvetiti svim komponentama tzv. "lične karte programa", a naročito indikatorima izlaznih i krajnjih rezultata koji su osnova za praćenje učinka i ocjenu efikasnosti trošenja sredstava. Svaki indikator mora biti jasan, mjerljiv i vremenski određen.

Uz svaku unesenu budžetsku poziciju na nivou ekonomske klasifikacije šest cifara, neophodno je dostaviti sažeto, jasno i precizno obrazloženje, jer finansijski zahtjev nije samo broj, već priča o potrebi, prioritetu i očekivanom rezultatu. Svaki iznos koji se unosi mora biti utemeljen na realnim osnovama i dokumentovanim projekcijama. Bez jasne argumentacije, zahtjevi neće imati kredibilitet u daljnjem procesu izrade budžeta, niti će biti validna osnova za planiranje budžetskih sredstava.

Programsko budžetiranje nije samo forma, to je alat koji daje smisao svakom uloženom budžetskom novcu. Zato još jednom naglašavamo, poštivanje ovih smjernica ne predstavlja samo preporuku, već osnovni preduslov za dosljedno, koordinisano i odgovorno učešće u procesu programskog budžetiranja, čime se osigurava da svi učesnici sistema djeluju u skladu sa zajedničkim ciljevima i fiskalnim pravilima.

Ekonomski kod 6111-Bruto plaće i naknade plaća-Prilikom planiranja sredstava za plate unutar programskog budžeta, budžetski korisnici dužni su planirati sve izdatke precizno i po programima, vodeći računa da svaka kategorija rashoda, uključujući plate, bude jasno

razgraničena. Obračun dodataka za posebne uslove rada vrši se tako što se unutar svakog platnog razreda uzima prosječni iznos dodatka za sve zaposlene. Isto tako, dodatak za radni staž obračunava se kao prosjek radnog staža zaposlenika unutar iste institucije i platnog razreda, u skladu sa važećim propisima. Budžetski korisnici koji imaju zaposlene s beneficiranim radnim stažom trebaju primjenjivati odgovarajuće zakonske stope.

Svaki iznos koji se planira mora biti jasno obrazložen, sa realnim i dokumentovanim osnovama, jer precizno planiranje i odgovorno obrazlaganje omogućavaju transparentno upravljanje budžetskim sredstvima i efikasnu kontrolu troškova. Poštivanje ovih smjernica nije samo preporuka, već ključni uslov za pravovremenu i uspješnu realizaciju budžeta te za očuvanje fiskalne discipline.

Ekonomski kod 6112-Naknade troškova zaposlenih-Pri planiranju potrebnih sredstava za naknade troškova zaposlenih, potrebno je razmotriti specifičnosti prema vrsti naknada, kako za postojeći broj zaposlenih tako i za novouposlene namijenjene popunjavanju upražnjenih radnih mjesta. Za projekciju naknada za topli obrok predviđa se iznos od 1% prosječne plate u Federaciji BiH, prema posljednjim objavljenim podacima od strane Zavoda za statistiku Federacije BiH. Za projekciju naknada za regres planira se iznos od 50% prosječne plaće u Federaciji BiH, prema posljednjim objavljenim podacima od strane Zavoda za statistiku Federacije BiH. Sredstva za isplatu naknada za rad u komisijama, otpremninama, pomoć u slučaju bolesti i smrti i sl. se planiraju na nivou prosjeka izvršenja kod bugetskog korisnika.

Ekonomski kod 6121-Doprinosi poslodavca-Prilikom planiranja sredstava uzeti u obzir usvojene Izmjene i dopune Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH”, br. 33/25) , kojim su smanjene stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca sa dosadašnjih 6% na 2,5% i doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca sa dosadašnjih 4% na 2%. Navedene izmjene provedene su i u okviru sistema centralne digitalne platforme za pripremu i izradu budžeta u programskom formatu - PROBIS.

V

Prijedlozi zahtjeva budžetskih korisnika moraju sadržavati:

- Prihode i primitke, uključujući namjenske prihode i vlastite prihode budžetskih korisnika, rashode i izdatke koji se pokrivaju iz svih izvora prihoda po kategorijama propisanim u Analitičkom kontnom planu za budžet i budžetske korisnike za budžetsku 2027. godinu,
- Planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenih za koje se traže budžetska sredstva na nivou stvarnog broja zaposlenih sa 30.06.2026. godine, uključujući započete procedure popune radnih mjesta i saglasnosti Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama u kojima se plaće i druge naknade zaposlenih u cjelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, koja će dati ili odbiti davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta, kao i iskazanih realnih potreba za dodatnim zapošljavanjima navedenim u budžetskim zahtjevima budžetskih korisnika za 2027. godinu.
- Detaljno obrazloženje svih budžetskih pozicija finansijskog plana i predviđenih potreba kako bi Ministarstvo finansija moglo izvršiti pregled i analizu,
- Plan nabavke stalnih sredstava uz detaljno obrazloženje,
- Plan izdataka za kapitalne investicije po godinama i izvorima finansiranja utvrđenih Dokumentom okvirnog budžeta, posebnim zakonima ili drugim propisima (član 22. i 23. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine),
- Zakonske propise koji omogućavaju provedbu finansijskog plana,
- Rashode i izdatke razvrstane po programima i budžetskim klasifikacijama,

- Izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz člana 44. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
- Podaci o aktivnostima/projektima, te iznosima i izvorima planiranih finansijskih sredstava iz godišnjeg plana rada koriste se u procesu izrade zahtjeva budžetskih korisnika u mjesecu avgustu godine koja prethodi godini za koju se izrađuje budžet u skladu sa članom 12. Uredbe.

VI

Prioritetni kapitalni programi koje će Vlada Zeničko-dobojskog kantona finansirati u 2027. godini opredijelit će Vlada u skladu sa odredbama Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2027. godinu.

Ministarstva koja su budžetski nadležna za svoje potrošačke jedinice dostavljaju odvojen zahtjev za potrošačke jedinice, te su obavezna dostavljene budžetske zahtjeve pregledati, obraditi u skladu sa Instrukcijom, konsolidovati po nivoima i proslijediti Ministarstvu finansija u propisanom roku putem PROBIS sistema-centralne digitalne platforme za pripremu i izradu budžeta u programskom format, kao i u štampanoj verziji putem pošte i na službeni email: min.finansije@zdk.ba, marko.zovko@zdk.ba i boris.kocev@zdk.ba.

Podnosioci zahtjeva su kantonalna ministarstva, uprave, upravne organizacije i službe.

VII

Ministarstvo finansija, uzimajući u obzir ostvarenje prihoda za period I-VI 2026. godine, kao i projekcije Odjeljenja za makroekonomsku analizu pri Upravi za indirektno oporezivanje, Direkcije za ekonomsko planiranje pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva finansija koje su bile osnov za izradu Dokumenta okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2027.-2029. godine, daje slijedeće ograničenje za izradu budžetskog zahtjeva za 2027. godinu:

1.	Ukupni rashodi za budžetskog korisnika (materijalni troškovi, transferi, kapitalna ulaganja, nabavka stalnih sredstava i dr.)	Okrvina gornja granica rashoda iz Dokumenta okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2027.-2029. godine (navedena okvina gornja granica rashoda će biti podložna revidiranju u skladu sa dostavljenim projekcijama prihoda od strane Federalnog ministarstva finansija).
2.	Izvršne sudske presude planirane na razdjelu Ministarstva finansija	U skladu sa članom 138. Zakona o izvršnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 32/03, 52/03-ispr., 33/06, 39/06-ispravka, 39/09, 35/12, 46/16 i 19/25 i „Službeni glasnik BiH“, br. 42/18-odluka Ustavnog Suda) (0,5% od ukupnog budžeta) i Akcionim planom aktivnosti potrebnih za izvršenje generalnih mjera naloženih Presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 68955/12 i 15 ostalih i vremenskim okvirom za njihovu realizaciju, broj: 02-06-16237119 od 31.10.2019. godine.
3.	Plaće i naknade	-Obračun plaća policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona za budžetsku 2027. godinu, u skladu sa članom 8. stav (1) i (2) Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/17, 4/22 i 4/24), vrši se u skladu sa Sporazumom potpisanim sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-30-21283-2/25 od

		28.11.2025. godine (visina osnovice od 502,15 KM), -Visina osnovice za obračun plaća za budžetsku 2027. godinu, za zaposlenike zaposlene u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju u iznosu od 478,39 KM, -Obračun plaća za zaposlenike zaposlene u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18, 10/19 i 11/19-isp.,8/22, 4/24 i 10/24), za budžetsku 2027. godinu vrši se u skladu sa Sporazumom potpisanim sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-30-21283-1/25 od 28.11.2025. godine (visina osnovice od 480,00 KM i vrijednost boda od 1,046145), -Gore navedene osnovice ne odnose se na sudije, tužioce i stručne saradnike iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 72/05, 22/09, 55/13, 102/13 i 61/22), -Visinu regresa za sve korisnike Budžeta u iznosu od 50% prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja će se utvrditi Odlukom Vlade Kantona, -Visina toplog obroka za sve korisnike Budžeta u iznosu od 1% prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine po radnom danu.
--	--	--

VIII

Rashode i izdatke u Budžetu za 2027. godinu planirati u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 60/14, 99/23 i 25/26), Analitičkim kontnim planom za budžet i budžetske korisnike ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 60/14, 99/23 i 25/26) kao i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 69/14, 14/15, 4/16, 19/18, 3/21, 97/23 i 25/26).

U skladu sa gore navedenim, rashodi i izdaci po osnovu ugovora o djelu i po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove moraju se planirati u okviru ugovorenih usluga uz planiranje poreza i doprinosa, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 48/21, 77/21, 20/22, 57/22, 5/23, 85/23, 97/23, 36/24, 57/24, 101/24, 11/25, 22/25, 33/25, 43/25, 60/25, 9/26 i 12/26) i Zakonom o doprinosima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21, 6/23, 28/23-odluka US i 33/25).

Naročito skrećemo pažnju na Izmjene i dopune Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 33/25), u kome je stopa doprinosa na teret poslodavca (Doprinosi poslodavca – 612100) od 01.07.2025. godine smanjena sa 10,5% na 5%.

U skladu sa članom 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine",

broj: 9/10), u okviru ugovorenih usluga, planirati poseban doprinos za Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

IX

Pri planiranju rashoda i izdataka za 2027. godinu koristiti podatke iz bruto bilansa odgovarajuće budžetske organizacije, uz napomenu da su u bruto bilansu iskazani zbirni podaci za troškove koji se finansiraju iz budžeta i troškove koji se finansiraju iz vlastitih prihoda. Prilikom planiranja rashoda i izdataka uzeti u obzir dinamiku njihove realizacije.

Budžetske zahtjeve korisnici izvršavaju popunjavanjem priloženih tabela i pismenim obrazloženjem.

Sve rashode i izdatke treba iskazati po izvorima finansiranja: iz budžeta, iz vlastitih prihoda te iz donacija u skladu sa Uputstvom o uplatama i korištenju primljenih tekućih transfera i donacija za budžetske korisnike ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/12 i 7/12).

Namjenski prihodi i primici (uključujući primljene donacije) koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u budžet za tekuću budžetsku godinu, u skladu sa članom 48. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

X

Sastavni dio Instrukcije čine tabele koje će omogućiti pravilno popunjavanje i potpuni uvid u transparentnost pri izradi projekcije Prijedloga Budžeta za 2027. godinu.

Shodno odredbama člana 57. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine izdaci se mogu izvršavati samo ako su u skladu sa odobrenim operativnim budžetom, a prema odredbama člana 23. stav 1. i 2. Zakona o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine:

- 1) „Budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi odgovorni su za potpuno i pravovremeno uplaćivanje svih prihoda i primitaka na JRT.
- 2) Sa JRT se ne može isplatiti nijedan izdatak ukoliko nije odobren budžetom, odnosno finansijskim planom“.

U tabelama je obavezno i popunjavanje Sintetičke klasifikacije funkcija vlade u skladu sa objavljenom klasifikacijom („Službene novine Federacije BiH", broj: 60/14, 99/23 i 25/26).

XI

Shodno navedenom, dužni ste pripremiti i dostaviti svoje budžetske zahtjeve za 2027. godinu, najkasnije do 31.08.2026. godine, putem PROBIS sistema-centralne digitalne platforme za pripremu i izradu budžeta u programskom formatu, kao i u štampanoj verziji putem pošte i na službeni email: min.finansije@zdk.ba.

XII

Shodno članu 33. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine prije dostavljanja Nacrta Budžeta za 2027. godinu Vladi Kantona, Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona je obavezno pribaviti mišljenje Federalnog ministarstva finansija u vezi sa planiranim prihodima i primicima i primjenom fiskalnog pravila iz člana 43. Zakona kojim u stavu 1. i 2. utvrđeno da:

„Planirani tekući bilans budžeta mora biti pozitivan ili jednak nuli, izuzev u slučajevima elementarne nepogode ili stanja prirodne katastrofe koje proglasi zakonodavno tijelo, i to u slučaju kada visina utvrđenih šteta dosegne ili premaši 20% ostvarenih rashoda u prethodnoj fiskalnoj godini“.

XIII

Sastavni dijelovi ove Instrukcije o načinu i elementima izrade Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2027. godinu koji će, zbog obimnosti, biti dostavljeni putem službenog emaila su:

- Smjernice ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2027.-2029. godine,
- Dokument okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2027.-2029. godine,
- Obrazac budžetskog zahtjeva za 2027. godinu u programskom formatu,
- Brošura „Budžetski programi i indikatori učinka“,
- Brošura „Metodologija programskog budžetiranja sa primjerima“,
- Lične karte programa budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine koje mogu poslužiti kao pomoćno sredstvo kod popunjavanja ličnih karti programa budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona.

MINISTRIČA

Dženana Čišija

DIO 1: INFORMACIJE O PROGRAMU	
ŠIFRA PROGRAMA	
Korisnik	
Strateški cilj korisnika	
Glavni program	
PROGRAM	
Organizacione jedinice u sastavu programa	
Prioritet/mjera iz Strategije razvoja ZDK kojoj program doprinosi	
Prioritet/mjera iz usvojene sektorske strategije kojoj program doprinosi	
Funkcija	
Prioritet	
Programski cilj i ključne djelatnosti	
Pravno uporište programa (ključna legislativa)	
Rukovodilac programa	
Ključne predložene prioritetne aktivnosti/projekti u okviru programa	
Navesti nove predložene prijedloge rashoda	
Ključni izazovi/prepreke za ostvarenje programskog cilja	
Broj zaposlenih na programu	
Da li je program rodno odgovoran?	
Ako je odgovor na prethodno pitanje ne, navedite objašnjenje.	

DIO 2: UČINCI PROGRAMA								
	Naziv indikatora učinka	2025		Ciljane vrijednosti indikatora				Opis
		Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	2026	2027	2028	2029	
					Za ukupan zahtjev	Za ukupan zahtjev	Za ukupan zahtjev	
Izlazni (direktni) rezultati								
Krajnji rezultati (ishodi)								

Šifra	Naziv programa u PROBIS sistemu
000000	Generalni
PG0001	Obezbjedenje uslova za rad Skupštine
PG0002	Program utroška Tekući transfer pojedincima
PG0003	Program utroška Tekući transfer neprofitnim organizacijama
PG0004	Osiguranje i realizacija saradnje sa organima izvršne i zakonodavne vlasti
PG0005	Realizacija međunarodne i međuregionalne saradnje
PG0006	Osiguranje saradnje sa medijima, jav. preduzećima i ustanovama, građanima, i sl.
PG0007	Podrška odjeljenjima za osiguranje efikasnog obavljanja funkcije Ureda
PG0008	Unaprijediti strateški okvir za prevenciju i borbu protiv korupcije ZDK
PG0009	Efikasnija borba protiv korupcije
PG0010	Jačati kapacitet za prevenciju i borbu protiv korupcije
PG0011	Podrška odjeljenjima za osiguranje efikasnog obavljanja funkcije UBPK
PG0012	Reforma javne uprave
PG0013	Stručna podrška pripremi i organizovanju rada Vlade
PG0014	Podrška odjeljenjima za osiguranje efikasnog obavljanja funkcije Službe
PG0015	Podrška za osiguranje efikasnog obavljanja funkcije Sekretarijata
PG0016	Izdavanje Službenih novina Zeničko-dobojskog kantona
PG0017	Planiranje i upravljanje razvojem, međunarodni projekti i evropske integracije
PG0018	Vršenje nabavki i obavljanje ostalih ekon.-komerc. poslova iz nadležnosti SZP
PG0019	Vršenje operativno-tehničkih i pomoćnih poslova iz nadležnosti SZP
PG0020	Vršenje poslova vezanih za kanc. i arhivsko poslovanje iz nadležnosti SZP
PG0021	Program utroška budžetskih sredstava
PG0022	Plan korištenje sredstava posebne naknada za zaštitu i spasavanje
PG0023	Podrška uposlenicima za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Uprave
PG0024	Provođenje administrativnih postupaka i efikasno rješavanje zahtjeva
PG0025	Podrška i osiguranje uslova za efikasno obavljanje poslova Ministarstva
PG0026	Efikasnija borba protiv org. krim. i korupc., poboljšanje nivoa sig. građana ZDK
PG0027	Podrška osiguranju uslova za efikasno obavljanje poslova Uprave policije
PG0028	Efikasnija borba protiv organizovanog kriminala i korupcije
PG0029	Povećati efikasnost pravosudnog sistema
PG0030	Podrška sektorima za osigur. uslova za efikasno obavljanje funkcije Ministarstva
PG0031	Upravljanje sudskim predmetima po svim vrstama predmeta
PG0032	Jačanje efikas., nezavis. i odgov. pravosuđa kroz kadrovska i tehnička ulaganja
PG0033	Zaštita imovine i imovinskih interesa Zeničko-dobojskog kantona
PG0034	Poboljšanje rada sudova i zemljišnog ureda kroz efikasnost i kadrovsko jačanje
PG0035	Unapređenje rada sudova kroz kadrovsko i tehničko jačanje i kapitalna ulaganja
PG0036	Upravljanje sudskim predmetima po svim referatima
PG0037	Davanje pravnih savjeta i sastavljanje pravnih podnesaka
PG0038	Pomoć licima lošeg imov. stanja u svim vrstama sudskih i upravnih postupaka
PG0039	Zastupanje lica u krivičnom i prekršajnom postupku
PG0040	Pojednostavljenje postupaka i bolje rješavanje zahtjeva korisnika usluga
PG0041	Podrška sektorima za osiguranje efikasnog obavljanja funkcije zavoda
PG0042	Planiranje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona
PG0043	Akcionni plan za isplatu po sudskim presudama
PG0044	Program javnih investicija
PG0045	Realizacija povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava
PG0046	Osigurati redovnu otplatu domaćih i ino pozajmljivanja
PG0047	Redovno vršenje budžetske inspekcije/ interne revizije
PG0048	Jačanje prerađivačke industrije uz uvođenje novih teh. i međunarodnih standarda
PG0049	Razvoj sektora Informacionih tehnologija i digitalizacije
PG0050	Podrška transferu i razvoju tehnologija i inovacija kroz naučnoistraž. sektor
PG0051	Povećanje kvaliteta turističke ponude i valorizacije turističkih resursa

PG0052	Razvoj turističke infrastrukture i obnova kulturno-historijskih destinacija
PG0053	Promocija turističke ponude uz integraciju u regionalne turističke proizvode
PG0054	Unapređenje poslovnog okruženja i podrške poslovanju
PG0055	Razvoj preduzetničke infrastrukture i usluga za podršku privrednicima
PG0056	Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju
PG0057	Razvoj novih energ. postrojenja iz obnov. izvora energije za energ. tranziciju
PG0058	Razvoj ruralne infrastrukture i dostupnosti usluga
PG0059	Provođenje prog. mjera za povećanje energ. efikas. javnih i privrednih objekata
PG0060	Promovisanje principa energijske efikasnosti (K)
PG0061	Poboljšanje okolinskog aspekta iskorištenja energ. potencijala u javnom sektoru
PG0062	Poboljšanje okolin. aspekta iskorišt. energ. poten. u javnopriv. i priv. sektoru
PG0063	Poboljšanje očuvanja i efikasnog upravljanja prirodnim resursima (K)
PG0064	Uspostava i unapređenje informacionog sistema kvalitete komponenti okoliša (K)
PG0065	Razvoj komunalne infrastrukture
PG0066	Sprječavanje nelegalne gradnje i legalizacija objekata uz poštivanje ljud. prava
PG0067	Zaštita i sanacija okolišnih komponenti (K)
PG0068	Sanacija, modernizacija i uvođenje sistema daljinskog grijanja (K)
PG0069	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline
PG0070	Održivo i okolišno prihvatljivo prostorno planiranje za razvoj kantona
PG0071	Razvoj putne infrastrukture regionalnog i lokalnog karaktera
PG0072	Podrška osiguranju uslova za efikasno obavljanje funkcije Direkcije
PG0073	Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju
PG0074	Unapređenje usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada
PG0075	Povećanje zaposlenosti s fokusom na zapošljivost ranjivih skupina u ZDK
PG0076	Poticaj održivog povratka raseljenih lica
PG0077	Smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti
PG0078	Jačanje kapaciteta ustanova socijalne zaštite
PG0079	Jačanje vaninstitucionalne brige i zbrinjavanja
PG0080	Razvijanje promotivnih i preventivnih aktivnosti zdravstvenog sektora
PG0081	Unapređenje kvaliteta i načina pružanja usluga
PG0082	Jačanje i bolje korištenje ljudskih potencijala u zdravstvu
PG0083	Osiguranje primjerenog stepena dostupnosti zdravstvenih usluga
PG0084	Podrška sektorima za efikasno obavljanje funkcije Ministarstva - admin. prog.
PG0085	Kultura
PG0086	Sport
PG0087	Institucionalno upravljanje, podrška, administracija i inspekcija
PG0088	Predškolsko i osnovno obrazovanje
PG0089	Srednje obrazovanje
PG0090	Visoko obrazovanje i nauka
PG0091	Unaprijediti usklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada
PG0092	Modernizacija obrazovanja za kvalitetnu nastavu u redovnim i kriznim situacijama
PG0093	Podrška ustanovama i korisn. predšk., osnovnog, srednjeg i obrazov. za odrasle
PG0094	Podrška Pedagoškom zavodu i sinhronizacija sa nadležnostima Ministarstva
PG0095	Povećanje kvaliteta i konkurent. poljoprivrede, izvoza i održivosti proizvođača
PG0096	Podrška unapređenju polj. infrastrukture i zaštite polj. zemljišta
PG0097	Unapređenje lovstva i ribarstva kroz jačanje kapaciteta i infrastrukture
PG0098	Unapređenje veterinarske zaštite, javnog zdravlja i sigurnosti hrane
PG0099	Unapređenje kapaciteta u šumsko-privrednom društvu i zaštita šume
PG0100	Podrška sektorima za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije KUŠ-a
PG0101	Poboljšanje soc. statusa i zdravstvene zaštite pripadnika branilačke populacije
PG0102	Podrška radu udruženja i očuvanju tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata
PG0103	Program utroška sredstava za realizaciju Plana robnih rezervi
PG0104	Program utroška sredstava za nabavku nedostajuće opreme

PG0105	Program utroška sredstava za osiguranje skladišnog prostora
PG0106	Program podrška uposlenih za osiguranje efikasnog obavljanja funkcije direkcije
PG0107	Kontrola primjene zakona i suzbijanje nezakonitog rada na području ZDK
PG0108	Podrška odjeljenjima za osiguranje efikasnog obavljanja funkcije Uprave

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje			Page 7						0	0
92	615100	Kapitalni transferi(93 do 99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	615110	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti									0	0
	615121	Kapitalni transferi za zdravstvo									0	0
94	615200	Kapitalni transferi pojedincima									0	0
95	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama									0	0
96	615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima									0	0
		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima									0	0
97	615500										0	0
98	615600	Kapitalni transferi finansijskim Institucijama									0	0
99	615700	Kapitalni transferi u Inostranstvu									0	0
100	821000	Nabavka stalnih sredstava (101. do 107.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	821110	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada									0	0
102	821200	Nabavka građevina									0	0
103	821300	Nabavka opreme									0	0
104	821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava									0	0
105	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava									0	0
106	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje									0	0
		Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW sredstva									0	0
107	821600										0	0
108	822000	Izdaci za finansijsku imovinu									0	0
109	823000	Izdaci za otplate dugova(110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	823200	Vanjske otplate									0	0
111	823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja									0	0
112	822300	Pozajmljivanja javnim preduzećima									0	0
113	822520	Učešće u zajedničkim ulaganjima									0	0
114	600000	Tekuća budžetska rezerva									0	0
		Ukupno (1.+99.+107.+108.+112.+113.+114.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Napomene:

Za sadržaj pojedinih analitičkih konta koja su navedena u tabelarnom pregledu koristiti Analitički kontni plan objavljen u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj : 60/14, 99/23 i 25/26

Za određivanje funkcionalne klasifikacije koristiti klasifikaciju objavljenu u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" broj 60/14, 99/23 i 25/26

Posebnu pažnju obratiti na planiranje transfera iz namjenskih sredstava-u tekstualnom obrazloženju odvojeno prikazati sredstva koja neće biti utrošena u 2026. godini i planirane prilive u 2027. godini, te koji iznos se planira utrošiti u 2027. godini.

Za rashode iz vlastitih i namjenskih prihoda iskazane u budžetskom zahtjevu za 2027. godinu obrazložiti izvore vlastitih i namjenskih prihoda (tekstualno i cifarsko obrazloženje)

Donacije za 2027. godinu prenose se u iznosu neutrošenih sredstava sa 31.12.2026. godine, a ostale donacije se planiraju u budžetu i koriste se prema Uputstvu o uplatama i korištenju grantova i donacija za budžetske korisnike ("Službene novine Zeničko - dobojskog kantona," broj: 11/07 i 18/07).

OBRAZAC BUDŽETSKOG ZAHTJEVA ZA 2027.GODINU

Budžetski korisnik naziv _____

Budžetska organizacija _____

Program _____

Budžetski zahtjev za finansiranje tekućih transfera u 2027. godini

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Plan Budžeta za 2027. godinu				
						Plan Izdaci iz budžeta IZVOR 10	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava IZVOR 30	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda IZVOR 20	Plan Izdaci iz donacija IZVOR 40	Ukupan budžet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (od 2 do 43)	0	0	0	0	0
2	1101	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti					0
3	1601	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti					0
4	1801	0001		IAD 003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju					0
5	1801	0001		IAD 005	Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva iz Kataloga projekata za 2027.godinu					0
6	1901	0001		ZPP 001	Tekući transfer za Kantonalnu javnu ustanovu za zaštićena prirodna područja Zeničko-dobojskog kantona					0
7	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica					0
8	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata					0
9	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu					0
10	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo					0
11	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica					0
12	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi					0
13	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj					0
14	2001	0001		KAD 209	Transfer osoba sa invaliditetom					0
15	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje					0
16	2001	0001		KAD 214	JU centar za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju Zeničko - dobojskog kantona					0
17	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć					0
18	2001	0001		KAD 216	Osposobljavanje za život i rad					0
19	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu					0
20	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za poticaj aktivnih mjera zapošljavanja					0
21	2001	0001		KAD 221	Poticaj zapošljavanja mladih					0
22	2001	0001		KAD 222	Transfer za Memorijalni centar Srebrenica					0
23	2001	0001		KAD 223	JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona					0
24	2201	0001		MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture					0
25	2101	0001		LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina					0
26	2101	0001		LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju					0
27	2101	0001		LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti					0
28	2101	0001		LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu					0
29	2101	0001		LAX 008	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane					0
30	2101	0001		LAX 010	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica					0
31	2101	0001		LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša					0
32	2101	0001		LAX 012	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje					0
33	2101	0001		LAX 013	Tekući transfer JU Kantonalna bolnica Zenica - za PDV po projektu Poboľšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica" koji se financira iz kredita EBRD					0
34	2101	0001		LAX 014	Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica - Podrška za realizaciju Programa financijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica" (za sufinansiranje specijalizacija i subspecijalizacija)					0
35	2101	0001		LAX 016	Tekući transfer JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica-Razvoj promotivnih i preventivnih aktivnosti zdravstvenog sektora					0
36	2101	0001		LAX 015	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica - Projekt HPV vakcina					0
37	2101	0001		LAX 018	Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica za edukaciju doktora medicine i stomatologije na specijalizaciji i doktora sekundaraca					0
38	2201	0001		MAD 104	Tekući transfer za stipendiranje studenata					0
39	2201	0001		MAD 103	Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite					0
40	2301	0001		NAD405	Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva					0
41	2401	0001		OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta					0
42	2401	0001		OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija					0
43	2401	0001		OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat					0
44			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (od 45 do 52)	0	0	0	0	0
45	1801	0001		IAD 001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija					0
46	2301	0001		NAD412	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija					0
47	2301	0001		NAD414	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od iznajmljivanja zemljišta					0
48	1801	0001		IAD007	Tekući transfer za razvoj turizma iz prihoda od boravišne takse					0
49	2301	0001		NAD413	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija					0
50	2301	0001		NAD415	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od iznajmljivanja zemljišta					0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Plan Budžeta za 2027. godinu				
						Plan Izdaci iz budžeta IZVOR 10	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava IZVOR 30	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda IZVOR 20	Plan Izdaci iz donacija IZVOR 40	Ukupan budžet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	1901	0001		JAD101	Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline					0
52	1901	0001		JAD101	Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline					0
53			614200		Tekući transferi pojedincima (54 do 83)	0	0	0	0	0
54	1001	0001			Tekući transfer pojedincima					0
55	1101	0001			Tekući transfer pojedincima					0
56	1401	0001			Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite					0
57	1101	0001		BCD 201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade					0
58	1601	0001			Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica					0
59	1901	0001			Tekući transfer pojedincima					0
60	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica					0
61	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata					0
62	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi					0
63	2201	0001		MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre					0
64	2201	0001		MAD 204	Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost					0
65	2201	0001		MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika					0
66	2201	0001		MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje					0
67	2201	0001		MAD 207	Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola					0
68	2303	0001			Tekući transfer pojedincima					0
69	2401	0001		OAD 201	Banjsko - klimatsko liječenje					0
70	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije					0
71	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih					0
72	2401	0001		OAD 205	Ortopedska i druga pomagala					0
73	2401	0001		OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije					0
74	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije					0
75	2401	0001		OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije					0
76	2401	0001		OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije					0
77	2401	0001		OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama					0
78	2401	0001		OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije					0
79	2401	0001		OAD 222	Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica					0
80	2401	0001		OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica					0
81	2401	0001		OAD 224	Egzistencijalna naknada					0
82	2401	0001		OAD 225	Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita					0
83	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija					0
84			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama(od 85 do 114)	0	0	0	0	0
85	1001	0001			Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika					0
86	1001	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama					0
87	1101	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama					0
88	1401	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite					0
89	1801	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Ministarstvo za privredu					0
90	1901	0001		JAD101	Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline					0
91	2001	0001		KAX 001	Tekući transfer za kantonalne reprezentativne organizacije OSI i CŽR					0
92	2001	0001		KAX 002	Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice					0
93	2001	0001		KAX 003	Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje					0
94	2001	0001		KAX 004	Tekući transfer za Crveni križ					0
95	2001	0001		KAD 002	Sredstva za poticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica					0
96	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi					0
97	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi - Javne humanitarne kuhinje					0
98	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi-Transfer udruženjima					0
99	2101	0001		LAX 004	Tekući transfer za Crveni križ					0
100	2101	0001		LAX 017	Tekući transfer za udruženja iz oblasti zdravstva					0
101	2201	0001		MAX 002	Tekući transfer za sport					0
102	2201	0001		MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost					0
103	2201	0001		MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika					0
104	2201	0001		MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti					0
105	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama					0
106	2301	0001		NAD 411	Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu					0
107	2301	0001		NAD 408	Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu					0
108	2301	0001		NAC 903	Tekući transfer udruženjima od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta					0
109	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih					0
110	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja					0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Plan Budžeta za 2027. godinu				
						Plan Izdaci iz budžeta IZVOR 10	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava IZVOR 30	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda IZVOR 20	Plan Izdaci iz donacija IZVOR 40	Ukupan budžet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	2401	0001		OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta					0
112	2401	0001		OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija					0
113	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica					0
114	2401	0001		OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat					0
115			614400		Subvencije javnim preduzećima (od 116 do 123)	0	0	0	0	0
116	1101	0001			Tekući transferi javnim poduzećima					0
117	1901	0001		TVZ001	Subvencije javnim preduzećima JP "Televizija Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zenica					0
118	1901	0001		CUO001	Subvencije javnim preduzećima JP "Centri za upravljanje otpadom" d.o.o. Zenica					0
119	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji					0
120	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo					0
121					iz namjenskih sredstava (112+1113)	0	0	0	0	0
122	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita-Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada					0
123	2301	0001		NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište					0
124			614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	0	0	0	0
125	1801	0001			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima					0
126	1801	0001			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-ESCROW sredstva					0
127	1801	0001		IX004	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)					0
128	1901	0001			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima					0
129	1101	0001			Subvencije za podršku medijima					0
130			614800		Drugi tekući rashodi (131 do 134)	0	0	0	0	0
131	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava					0
132	1701	0001		HAD 803	Izvršenje sudskih presuda					0
133	1701	0001		HAD 805	Sredstva za isplatu nagodbi					0
134	1701	0001		HAD 807	Izvršenje sudskih presuda-akcioni plan					0
135					UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI	0	0	0	0	0
136			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (od 137 do 150)	0	0	0	0	0
137	1801	0001		IAD 002	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti					0
138	1801	0001		IAD 008	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti					0
139	1801	0001		IAX 007	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte					0
140	2401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti					0
141	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica					0
142	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi					0
143	1401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti					0
144	1901	0001		JAD101	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - okoliš					0
145	1903	0001			Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti					0
146	2101	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo					0
147	2201	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti					0
148	2301	0001		NAD 403	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada					0
149	2301	0001		NAD 409	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti					0
150	2303	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz oblasti šumarstva					0
151			615200		Kapitalni transferi pojedincima	0	0	0	0	0
152				KAD 202	Sredstva za poticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica					0
153	2201	0001	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama					0
154			615700		Kapitalni transferi u Inostranstvu					0
155			616200		Izdaci za inostrane kamate					0
156	1701	0001	616300		Kamate na domaće pozajmljivanje					0
157			600000		Tekuća budžetska rezerva					0
					UKUPNO RASHODI	0	0	0	0	0

RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Plan Budžeta za 2027. godinu				
						Plan Izdaci iz budžeta IZVOR 10	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava IZVOR 30	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda IZVOR 20	Plan Izdaci iz donacija IZVOR 40	Ukupan budžet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava (2 do 8)					
2			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0	0
3			821200		Nabavka građevina					0
4			821300		Nabavka opreme					0
5	2501	0001	821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava					0
6			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava					0
7	2001	0001	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava					0
8			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje					0
9					od toga:					0
10	1301	0001			Služba za zajedničke poslove					0
11	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva					0
12	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo					0
13	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite					0
14	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova					0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Plan Budžeta za 2027. godinu				
						Plan Izdaci iz budžeta IZVOR 10	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava IZVOR 30	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda IZVOR 20	Plan Izdaci iz donacija IZVOR 40	Ukupan budžet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	1502	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona-uprava policije					0
16	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu					0
17	1604	0001			Kantonalni sud u Zenici					0
18	1606	0001			Općinski sud u Zenici					0
19	1606	0002			Općinski sud u Tešnju					0
20	1606	0004			Općinski sud u Zavidovićima					0
21	1606	0005			Općinski sud u Kaknju					0
22	1606	0006			Općinski sud u Visokom					0
23	1901	0001			Zavod za urbanizam					0
24	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport					0
25					Ustanove obrazovanja					0
26	1601	0001			Kantonalno pravobranilaštvo					0
27	1801	0001	822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima					0
					U K U P N O KAPITALNI IZDACI	0	0	0	0	0

RAČUN FINANSIRANJA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Plan Budžeta za 2027. godinu				
						Plan Izdaci iz budžeta IZVOR 10	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava IZVOR 30	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda IZVOR 20	Plan Izdaci iz donacija IZVOR 40	Ukupan budžet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1701	0001	823200		Vanjske otplate					0
2	1701	0001	823300		Otplate domaćim finansijskim institucijama					0
					U K U P N O FINANSIRANJE	0	0	0	0	0

TABELA 3

OBRAZAC BUDŽETSKOG ZAHTJEVA ZA 2027. GODINU

Budžetski korisnik naziv

Budžetska organizacija

Program

	Broj zaposlenih po sistematizaciji	Stvarni broj zaposlenih sa stanjem 30.06.2026.	Koeficijent za isplatu plaće	Ukupna neto plaća za zaposlene iz kolone 3	Plan dodatnog upošljavanja u 2027. godini (broj uposlenih)	Potrebna dodatna sredstva za uposlene iz kolone 6	Ukupan broj uposlenih u 2027. godini (3+6)	Ukupna neto plaća za zaposlene iz kolone (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DR							0	0
MR							0	0
VSS							0	0
VSS							0	0
SSS							0	0
VKV							0	0
KV							0	0
PK							0	0
NK							0	0
UKUPNO	0	0		0,00	0,00	0,00	0	0,00

Napomene:

U tabelama 1 i 2 podaci za tekuće izdatke moraju biti iskazani srazmjerno iskazanom broju radnika u tabeli broj 3, obzirom da će broj radnika iz ove tabele biti uključen u Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2027. godinu

Obzirom na navedeno posebnu pažnju obratiti na ukupan broj radnika iskazan u tabeli kako bi isti bio realno iskazan i kako bi se izbjegle eventualne primjedbe na iskazani broj radnika u Nacrtu Budžeta.